

PREGLED POSTUPKA #99292

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST
PIB	02326710
E-mail	ekip@ekip.me
Telefon	020/406-700
Internet adresa	www.ekip.me
Fax	020/406-702
Adresa	Bulevar Džordža Vašingtona 56/II
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Održavanje termotehničkih instalacija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Usluge
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dino Hodzic
Kontakt	+382 20 406 700
Datum objave	08.09.2025. 13:40
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda	08.09.2025 13:40	12.09.2025 10:00	12.09.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST Usluge održavanja termotehničkih instalacija 50700000 - Usluge popravki i održavanja instalacija u zgradama	16.528,80 EUR	3.471,05 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač mora biti upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekt treba da posjeduje ovlašćenja (dozvola, licence, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom (ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke-dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) - Licenca privrednog subjekta za projektanta i izvođača radova, djelatnost-termotehnika ili elektrotehnika, izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata; - Licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, djelatnost-termotehnika ili elektrotehnika, izdatu od strane nadležnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata - Rješenje za obavljanje djelatnosti održavanja i/ili popravke i isključivanja iz upotrebe proizvoda koji sadrže supstance koje oštećuju ozonski omotač i/ili alternativne supstance izdatu od strane Agencije za zaštitu životne sredine; - Sertifikat ili adekvatan dokaz o završetku obuke izdat od strane organizacije koja je organizovala kurs (bez obzira da li je kurs organizovan online ili klasičnom metodom) za ovlašćenog inženjera koji će biti angažovan na pružanju predmetne usluge, kojim se dokazuje njegova dodatna stručnost i osposobljenost za navedene poslove (sertifikat proizvođača DAIKIN ili druge za to akreditovane organizacije kojim se dodatno potvrđuje da predmetno lice može vršiti usluge na predmetnom sistemu).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjava	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 1 godina dana od dana zaključivanja ugovora, ili do utroška sredstava.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije navedene u tehničkoj specifikaciji.	Mjesto izvršenja ugovora

10 (deset) dana od dana prijema ispravnog računa/fakture. Račun se dostavlja nakon obostranog potpisivanja izvještaja o izvršenim uslugama, u kojoj će se navesti broj ugovora i broj nabavke iz Plana javnih nabavki (36/25).	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, po ispostavljenoj fakturi.	Način plaćanja
Naručilac će platiti 100% iznosa fakture koju Ponuđač dostavi nakon pružene usluge koja je predmet nabavke.	Uslovi plaćanja
Garantni rok je 1 godina od dana ugradnje rezervnog dijela	Garantni rok
- Ovlašćeni predstavnici naručioca će tokom trajanja ugovora sprovoditi kontrolu kvaliteta pruženih usluga. Nakon pružanja usluge, ponuđač je dužan da najkraćem mogućem roku sačini i potpiše izvještaj o pruženoj usluzi i da ga dostavi naručiocu. Ukoliko ovlašćeni predstavnici naručioca smatraju da je pružena usluga zadovoljavajućeg kvaliteta i saglasni su sa sadržajem dobijenog izvještaja, to će i oni potpisati isti. Nakon toga stižu se uslovi da ponuđač može ispostaviti račun naručiocu za pruženu uslugu. - Međutim, ukoliko ovlašćeni predstavnici naručioca uoče nedostatke u pruženoj usluzi, isti će obavezati ponuđača da, u roku koji ne može biti duži od 5 (pet) dana, obavi potrebne korekcije u pružanju usluge. Ukoliko se na nedostatke u pružanju usluge ukaže više od dva puta u toku trajanja ugovora, a u vezi sa uslugama iz tačaka 1 do 10 tehničke specifikacije, naručilac će raskinuti ugovor za predmetnim Izvršiocem. - Ovlašćeni predstavnici naručioca će spovoditi i kontrolu kvaliteta zamijenjenih dijelova i funkcionalnost termotehničkih instalacija u toku garantnog perioda. S tim u vezi, oni će podnijeti prigovor ponuđaču za svaki problem u radu, nedostatak ili neispravnost dijela zamijenjene, popravljene i/ili održavane opreme u toku trajanja garantnog perioda. Prigovor će se dostaviti pisano, putem elektronske pošte, na adresu dostavljenu u ponudi ili adresu ovlašćenog lica ponuđača. Ukoliko se na nedostatke u pružanju usluge, a u vezi sa uslugama iz tačaka 11 do 47 tehničke specifikacije, ukaže više od dva puta, bez obzira na koji dio usluge se odnosi, naručilac će raskinuti ugovor za predmetnim izvršiocem.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude je 60 dana od dana javnog otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica

Jedinične cijene svake ponuđene usluge obuhvataju odgovarajuće troškove koji se odnose na: popravku odnosno zamjenu djelova instalacija odnosno uređaja, upotrijebljeni potrošni materijal, transport, instalaciju, testiranje i demonstraciju funkcionalnosti uređaja i/ili softvera koja se vrši na strani naručioca (prijem usluge/a), te sve troškove putovanja, boravka i rada osoblja ponuđača.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da u ponudi imenuje odgovornu kontakt osobu koja će biti kontaktirana isključivo u svrhu pružanja predmetne usluge	Drugi uslovi
Rok za otpočinjanje pružanja usluga je najkasnije 24 sata od trenutka dobijanja pisanog zahtjeva od strane naručioca (ovo uključuje i elektronsku poštu).	Drugi uslovi
Rok za završetak popravke je maksimalno 30 (trideset) kalendarskih dana ukoliko je kvar prouzrokovan neispravnim radom hardverske komponente, odnosno, maksimalno 2 (dva) kalendarska dana ukoliko je kvar prouzrokovan neispravnim radom softvera. Pri tome, dan završetka popravke se smatra danom vraćanja popravljenog/zamijenjenog hardvera u ispravno stanje, uključujući njegovu instalaciju i puštanje u rad. Kada je u pitanju popravka koja se ne može obaviti u Crnoj Gori, rok za završetak popravke ne obuhvata vremenski period neophodan za postupanje carinskih organa Crne Gore, a što će ponuđač naručiocu obrazložiti i argumentovano dokazati prilikom utvrđivanja ispunjenosti ugovorenih obaveza. Pod hardverskom komponentom podrazumijeva se svaki uređaj sa pratećom opremom koji čini dio sistema termotehničkih instalacija. Pod softverskom komponentom se podrazumijeva bilo koji softverski paket (softver) koji se koristi za upravljanje i konfiguraciju određene hardverske komponente u sistemu termotehničkih instalacija.	Drugi uslovi
Obaveza je ponuđača da vodi urednu evidenciju izvršenih popravki odnosno pregleda (knjigu održavanja) za svaki objekat po naosob, koji se pominje u donjoj tabeli. Knjige održavanja vlasništvo su naručioca i biće raspoređene na pripadajućim objektima.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.528,80 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		U skladu sa projektom investicionog održavanja termotehničkih instalacija u Poslovnoj zgradi Agencije glavni pregled mora da obuhvati sisteme: DAIKIN VRV III sistem inverter grijanje i hlađenje: RXYQ12P7W1B (4 spoljašnje jedinice) Glavni pregled podrazumijeva: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Setovanje sistema na režim grijanje-hlađenje; - Provjeru količine rashladnog sredstva i zaptivenosti rashladnog sistema sa eventualnom dopunom; - Čišćenje toplotnih izmjenjivača i kondezatora; - Čišćenje sabirnika kondezata i sifona; - Očitavanje radnih parametara spoljašnje jedinice; - Očitavanje radnih parametara sistema i generisanje izvještaja (DAIKIN softver). - Centralni kontroler proizvođača DAIKIN DCS601C51 i u okviru toga: - Vizuelni pregled pomenutog centralnog kontrolera; - Analiza i brisanje istorije grešaka; - Podešavanje sistema klimatizacije na režim grijanje/hlađenje na zahtjev naručioca;	

- Podešavanje vremenskih intervala rada sistema klimatizacije na zahtjev naručioca;
- Provjera ispravnosti baterija centralnog kontrolera sa eventualnom zamjenom.

54 UNUTRAŠNJE JEDINICE

Glavni pregled podrazumijeva:

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Ispitivanje elektro komponenti;
- Čišćenje filtera;
- Ispitivanje i čišćenje pumpe kondenzata;
- Provjera funkcionalnosti odvođenja kondenzata;
- Tabletiranje kondenz kadice;
- Provjera funkcionalnosti kontrolera;
- Podešavanje vremenskog programa rada kontrolera;
- Funkcionalna proba.

GRIJANJE I HLAĐNJE SINGLE/MULTI SPLIT SISTEM Dodatno grijanje i hlađenje pojedinih poslovnih prostorija i soba za smještaj servera.

Glavni pregled podrazumijeva:

4 Spoljašnje jedinice split sistema

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Ispitivanje elektro komponenti;
- Setovanje sistema na režim grijanje-hlađenje;
- Provjeru količine rashladnog sredstva i zaptivenosti rashladnog sistema sa eventualnom dopunom;
- Čišćenje sabirnika kondenzata i sifona;

1	Glavni pregled termotehničkih instalacija u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost u Podgorici	- Očitavanje radnih parametara spoljašnje jedinice. 4 Unutrašnje jedinice split sistema: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Čišćenje filtera; - Ispitivanje i čišćenje pumpe kondezata; - Čišćenje sabirnika kondezata i sifona; - Provjera funkcionalnosti odvođenja kondezata; - Tabletiranje kondenz kadice; - Provjera funkcionalnosti kontrolera. INSTALACIJE GRIJANJA-HLAĐENJA I VENTILACIJE PROSTORIJA U SUTERENU Glavni pregled podrazumijeva: Kanalski ventilatori - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Funkcionalna proba. Spoljna jedinica split sistema - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Setovanje sistema na režim grijanje-hlađenje; - Provjeru količine rashladnog sredstva i zaptivenosti rashladnog sistema sa eventualnom dopunom; - Čišćenje sabirnika kondezata i sifona; - Očitavanje radnih parametara spoljašnje jedinice. Kanalska unutrašnja jedinica split sistema - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;	2,00 komplet
---	--	---	--------------

- Ispitivanje elektro komponenti;
- Čišćenje filtera;
- Ispitivanje i čišćenje pumpe kondezata;
- Čišćenje sabirnika kondezata i sifona;
- Provjera funkcionalnosti odvođenja kondezata;
- Tabletiranje kondenz kadice;
- Provjera funkcionalnosti kontrolera.

Ventilacione rešetke i samopodizne žaluzine

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Funkcionalna proba.

Protivpožarne klapne

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Ispitivanje elektro komponenti;
- Funkcionalna proba.

INSTALACIJE VENTILACIJA SANITARNIH PROSTORIJA ČAJNE KUHINJE

Glavni pregled podrazumijeva:

Ventilatori za toalete

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Ispitivanje elektro komponenti;
- Funkcionalna proba.

Kuhinjska napa

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Čišćenje filtera ventilacione nape;
- Ispitivanje elektro komponenti;
- Funkcionalna proba.

STABILNA AUTOMATSKA INSTALACIJA ZA GAŠENJE POŽARA
MLAZOM VODE

Glavni pregled podrazumijeva:

Splinker stanica i distributivna mreža

- Funkcionalnu probu i simuliranje požara;
- Čišćenje instalacije od eventualnih nečistoća;
- Zamjena i prepakivanje spojeva koji cure;
- Čišćenje filtera i mlaznice na hidrauličkom zvonu i podmazivanje osovine turbine zvona;
- Ispitivanje rada hidrauličkog zvona;
- Otvaranje kontrolnog ventila hidrauličkog zvonana splinker ventilu;
- Kontrola otvaranja i zatvaranja svih zasuna i ventila i instalaciju staviti u pogonsko stanje;
- Čišćenje hvatača nečistoća;
- Ispiranje cjevovoda;
- Ispitivanje rada sprinkler ventila, preko kontrolnog voda;
- Kontrola presostata i elektro komponenti stanice;
- Kontrolu i ispravnost radnih manometara, pomoću kontrolnog manometra.

Sprinkler distribucija, mlaznice

- Detaljan vizuelni spoljni pregled instalacije;
- Funkcionalnu probu;
- Ispiranje distributivne mreže;
- Zamjena i prepakivanje spojeva koji cure.

U skladu sa projektom investicionog održavanja termotehničkih instalacija na objektu GKMC-a glavni pregled mora da obuhvati sisteme:

DAIKIN VRV III sistem inverter grijanje i hlađenje:

RXYQ18P7W1BR1 i RXYQ8P8W1B (spoljašnje jedinice)

Glavni pregled podrazumijeva:

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Ispitivanje elektro komponenti;
- Setovanje sistema na režim grijanje-hlađenje;
- Provjeru količine rashladnog sredstva i zaptivenosti rashladnog sistema sa eventualnom dopunom;
- Čišćenje toplotnih izmjenjivača i kondezatora;
- Čišćenje sabirnika kondezata i sifona;
- Očitavanje radnih parametara spoljašnje jedinice;
- Očitavanje radnih parametara sistema i generisanje izvještaja (DAIKIN softver).

15 UNUTRAŠNJIH JEDINICA

Glavni pregled podrazumijeva:

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Ispitivanje elektro komponenti;
- Čišćenje filtera;
- Ispitivanje i čišćenje pumpe kondenzata;
- Provjera funkcionalnosti odvođenja kondenzata;
- Tabletiranje kondenz kadice;
- Provjera funkcionalnosti kontrolera;
- Podešavanje vremenskog programa rada kontrolera;
- Funkcionalna proba.

INSTALACIJE VENTILACIJE

Glavni pregled podrazumijeva:

Ventilatori:

- Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti;
- Ispitivanje elektro komponenti;

2	Glavni pregled termotehničkih instalacija na objektu GKMC-a u Podgorici	- Funkcionalna proba. Kanalski elektro grijači: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Funkcionalna proba. Rešetke, difuzori, PV ventili: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Funkcionalna proba. Elektro magnetne dimne klapne: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Funkcionalna proba. GRIJANJE I HLADNJE SINGLE/MULTI SPLIT SISTEM Dodatno grijanje i hlađenje pojedinih poslovnih prostorija za smještaj servera, bifea i portirnice. Glavni pregled podrazumijeva: 5 Spoljašnje jedinice split sistema - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Setovanje sistema na režim grijanje-hlađenje; - Provjeru količine rashladnog sredstva i zaptivenosti rashladnog sistema sa eventualnom dopunom; - Čišćenje sabirnika kondenzata i sifona; - Očitavanje radnih parametara spoljašnje jedinice. 5 Unutrašnje jedinice split sistema: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti;	2,00 komplet
---	--	--	--------------

		- Čišćenje filtera; - Ispitivanje i čišćenje pumpe kondezata; - Čišćenje sabirnika kondezata i sifona; - Provjera funkcionalnosti odvođenja kondezata; - Tabletiranje kondenz kadice; - Provjera funkcionalnosti kontrolera.	
3	Redovni pregled termotehničkih instalacija na objektu GKMC-a u Podgorici	Redovni pregled termotehničkih instalacija na objektu GKMC-a u Podgorici U skladu sa projektom investicionog održavanja termotehničkih instalacija na objektu GKMC-a predviđeno je da redovni pregled obuhvati redovne kvartalne preglede ugrađenih termotehničkih sistema za period od godinu dana između dva polugodišnja glavna pregleda i to: - Vizuelni i akustični pregled sistema; - Analizu funkcionalnosti sistema; - Dijagnostiku nepravilnosti u radu ili kvara sistema; - Provjera stanja izolacije i potrošnog materijala; - Priprema za glavni pregled; - Eventualni predlog mjera za poboljšanje funkcije sistema sa izradom tehničkog rješenja sa predmjerom i predračunom i izradom potrebne dokumentacije.	2,00 komplet

4	Redovni pregled termotehničkih instalacija u Poslovnoj zgradi Agencije u Podgorici	U skladu sa projektom investicionog održavanja termotehničkih instalacija u Poslovnoj zgradi Agencije predviđeno je da redovni pregled obuhvati redovne kvartalne preglede svih ugrađenih mašinskih instalacija i sistema za period od godinu dana između dva polugodišnja glavna pregleda i to: - Vizuelni i akustični pregled sistema; - Analizu funkcionalnosti sistema; - Dijagnostiku nepravilnosti u radu ili kvara sistema; - Provjera stanja izolacije i potrošnog materijala; - Priprema za glavni pregled; - Centralni kontroler proizvođača DAIKIN DCS601C51 i u okviru toga: - o Vizuelni pregled pomenutog centralnog kontrolera; - o Analiza i brisanje istorije grešaka; - o Podešavanje sistema klimatizacije na režim grijanje/hlađenje na zahtjev naručioca; - o Podešavanje vremenskih intervala rada sistema klimatizacije na zahtjev naručioca; - o Provjera ispravnosti baterija centralnog kontrolera sa eventualnom zamjenom. - Eventualni predlog mjera za poboljšanje funkcije sistema sa izradom tehničkog rješenja sa predmjerom i predračunom i izradom potrebne dokumentacije.	2,00 komplet
---	--	--	--------------

5	Glavni pregled single split klima uređaja – grijanje i hlađenje, u opštini: Pljevlja na lokaciji Crljenice.	Glavni pregled (jednog klima uređaja) podrazumijeva: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Čišćenje filtera; - Ispitivanje i čišćenje pumpe kondenzata; - Provjera funkcionalnosti odvođenja kondenzata; - Tabletiranje kondenz kadice; - Podešavanje vremenskog programa rada kontrolera; - Provjera rada daljinskog upravljača i eventualna zamjena baterija u istima; - Utvrđivanje nivoa rashladnog gasa i eventualna dopuna istog adekvatnim gasom po propisu proizvođača; - Funkcionalna proba.	1,00 komplet
6	Glavni pregled single split klima uređaja – grijanje i hlađenje u objektu u opštini: Rožaje na lokaciji Bijela Crkva	Glavni pregled (dva klima uređaja) podrazumijeva: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Čišćenje filtera; - Ispitivanje i čišćenje pumpe kondenzata; - Provjera funkcionalnosti odvođenja kondenzata; - Tabletiranje kondenz kadice; - Podešavanje vremenskog programa rada kontrolera; - Provjera rada daljinskog upravljača i eventualna zamjena baterija u istima; - Utvrđivanje nivoa rashladnog gasa i eventualna dopuna istog adekvatnim gasom po propisu proizvođača; - Funkcionalna proba.	1,00 komplet

7	Glavni pregled single split klima uređaja – grijanje i hlađenje u objektu u opštini: Ulcinj na lokaciji Bijela Gora.	Glavni pregled (jednog klima uređaja) podrazumijeva: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Čišćenje filtera; - Ispitivanje i čišćenje pumpe kondenzata; - Provjera funkcionalnosti odvođenja kondenzata; - Tabletiranje kondenz kadice; - Podešavanje vremenskog programa rada kontrolera; - Provjera rada daljinskog upravljača i eventualna zamjena baterija u istima; - Utvrđivanje nivoa rashladnog gasa i eventualna dopuna istog adekvatnim gasom po propisu proizvođača; - Funkcionalna proba.	1,00 komplet
8	Glavni pregled single split klima uređaja – grijanje i hlađenje u objektu u opštini: Kotor na lokaciji Trojica.	Glavni pregled (jednog klima uređaja) podrazumijeva: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Čišćenje filtera; - Ispitivanje i čišćenje pumpe kondenzata; - Provjera funkcionalnosti odvođenja kondenzata; - Tabletiranje kondenz kadice; - Podešavanje vremenskog programa rada kontrolera; - Provjera rada daljinskog upravljača i eventualna zamjena baterija u istima; - Utvrđivanje nivoa rashladnog gasa i eventualna dopuna istog adekvatnim gasom po propisu proizvođača; - Funkcionalna proba.	1,00 komplet

9	Glavni pregled single split klima uređaja – grijanje i hlađenje u objektu u opštini:, Bar na lokaciji Crni rt.	Glavni pregled (dva klima uređaja) podrazumijeva: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Čišćenje filtera; - Ispitivanje i čišćenje pumpe kondenzata; - Provjera funkcionalnosti odvođenja kondenzata; - Tabletiranje kondenz kadice; - Podešavanje vremenskog programa rada kontrolera; - Provjera rada daljinskog upravljača i eventualna zamjena baterija u istima; - Utvrđivanje nivoa rashladnog gasa i eventualna dopuna istog adekvatnim gasom po propisu proizvođača; - Funkcionalna proba.	1,00 komplet
10	Glavni pregled single split klima uređaja – grijanje i hlađenje u objektu u opštini: Nikšić na lokaciji Mrkošnica.	Glavni pregled (jednog klima uređaja) podrazumijeva: - Ispitivanje i čišćenje mašinskih komponenti; - Ispitivanje elektro komponenti; - Čišćenje filtera; - Ispitivanje i čišćenje pumpe kondenzata; - Provjera funkcionalnosti odvođenja kondenzata; - Tabletiranje kondenz kadice; - Podešavanje vremenskog programa rada kontrolera; - Provjera rada daljinskog upravljača i eventualna zamjena baterija u istima; - Utvrđivanje nivoa rashladnog gasa i eventualna dopuna istog adekvatnim gasom po propisu proizvođača; - Funkcionalna proba.	1,00 komplet

11	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Pumpe za kondenzat za unutrašnju kasetnu jedinicu ili kanalsku jedinicu	1,00 komad
12	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Plovka od pumpe za kondenzat od unutrašnje kasetne jedinice ili kanalske jedinice	1,00 komad
13	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Motora ventilatora za unutrašnje parametre jedinice proizvođača DAIKIN FXLQXXMAVE i FXNQXXMAVE	1,00 komad

14	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Motora ventilatora za unutrašnje kasetne jedinice Proizvođača DAIKIN FCQ50C	1,00 komad
15	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Četvorokrakog elektromagnetnog ventila za VRV III sistem	1,00 komad
16	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Četvorokrakog elektromagnetnog ventila za split sistem	1,00 komad

17	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Ekspanzionog ventila za VRV III sistem	1,00 komad
18	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Ekspanzionog ventila za split sistem	1,00 komad
19	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Elektronska ploča unutrašnje jedinice VRV sistema	1,00 komad

20	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Inverterska ploča ventila VRV sistema	1,00 komad
21	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Inverterska ploča kompresora VRV sistema	1,00 komad
22	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Matična ploča VRV sistema	1,00 komad

23	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Odgovarajući kompresor za spoljašnju jedinicu	1,00 komad
24	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Odgovarajući Filter unutrašnje jedinice VRV sistema	1,00 komad
25	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Odgovarajući Filter unutrašnje jedinice split sistema	1,00 komad

26	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Izolacije od sintetičke celularne gume sa parnom branom	1,00 komad
27	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Mjesta ispuštanja freona na rashladnom sistemu	1,00 komad
28	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Centrifugalnog ventilatora	1,00 komad

29	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni u Poslovnoj zgradi Agencije za elektronske komunikacije. Cijenom obuhvatiti defektažu odnosno jasno utvrđivanje da se određeni dio mora zamijeniti, potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Norma sat za vanredene preglede , defektažu kvara, popravku kvara, ugradnju neispravnih elemenata	1,00 Nh
30	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Pumpe za kondenzat za unutrašnje kasetne jedinice proizvođača DAIKIN BYF60, TIP PLD 12230DM	1,00 komad
31	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Odgovarajući kompresor za spoljašnju jedinicu	1,00 komad

32	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Inverterska ploča ventila VRV III sistema	1,00 komad
33	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Invertersku ploču kompresora VRV III sistema	1,00 komad
34	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Matičnu ploču VRV III sistema	1,00 komad

35	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Matičnu ploču VRV III sistema	1,00 komad
36	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Motora ventilatora za unutrašnje kasetne jedinice proizvođača DAIKIN BYF60	1,00 komad
37	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Motora ventilatora za unutrašnje kanalne jedinice proizvođača DAIKIN FXSQ50	1,00 komad

38	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Četvorokrakog elektromagnetnog ventila za VRV sistem	1,00 komad
39	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Četvorokrakog elektromagnetnog ventila za split sistem	1,00 komad
40	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Ekspanzionog ventila VRV III sistema	1,00 komad

41	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Ekspanzionog ventila split sistema	1,00 komad
42	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Elektronska ploča unutrašnje jedinice VRV III sistema	1,00 komad
43	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Filtera unutrašnjih jedinica split sistema	1,00 komad

44	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Filtera unutrašnjih jedinica VRV sistema	1,00 komad
45	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Izolacije od sintetičke celularne gume sa parnom branom	1,00 komad
46	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemanata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Mjesta ispuštanja freona na rashladnom sistemu	1,00 komad

47	Zamjena pojedinih “potrošnih” elemenata sistema, a u skladu sa time kako su navedeni u pomenutim projektima investicionog održavanja ukoliko se tokom pregleda ustanovi da su neispravni na objektu GKMC na Dajbabskoj gori u Podgorici. Cijenom obuhvatiti potreban materijal, zamjenski dio i radove na zamjeni odnosno popravci.	Norma sat za vanredene preglede , defektažu kvara, popravku kvara, ugradnju neispravnih elemenata	1,00 Nh
----	---	---	---------